

t16_rmod_4

(TMWziuMadv1ij9mnMEfy2do54yENuhrALJq)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_vectsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_vectsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rmod_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_rmod_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (\\
 & (v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
 & (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
 & (l1_vectsp_2 X1 X0))))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_rmod_4 X2 X0 X1) \Rightarrow (k2_rmod_4 \\
 & X0 X1 X2 = \text{ReplSep} (\text{toset} (\lambda X3 : \iota. m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\
 & X1))) (\lambda X3 : \iota. k3_funct_2 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0) \\
 & X2 X3 \neq k4_struct_0 X0) (\lambda X3 : \iota. X3))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (\\
 & (v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
 & (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
 & X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
 & (l1_vectsp_2 X1 X0))))))) \Rightarrow (\forall X2. \forall X3. (m1_rmod_4 \\
 & X3 X0 X1) \Rightarrow ((X2 \in k2_rmod_4 X0 X1 X3) \Leftrightarrow (\exists X4. (m1_subset_1 X4 \\
 & (u1_struct_0 X1)) \wedge ((X2 = X4) \wedge (k3_funct_2 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\
 & X0) X3 X4 \neq k4_struct_0 X0))))))
 \end{aligned}$$